

EKSTerna Matura
za učenike osnovne škole

ISPITNI KATALOG ZA EKSTERNU MATURU
U ŠKOLSKOJ 2012/2013. GODINI
BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Stručni tim za bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost:

Esma Sarajlić

Fadila Mešanović Niđara Maglajlija

Suvada Muftić Elbisa Zečević

februar, 2013. godine

Sadržaj

| | |
|---|----|
| 1. UVOD..... | 1 |
| 2. Opći ciljevi ispita i ishodi znanja..... | 1 |
| A) JEZIK..... | 1 |
| B) KNJIŽEVNOST | 2 |
| 3. Vrste zadataka i ocjenjivanje..... | 2 |
| 4. UPUTSTVO ZA TESTIRANJE..... | 2 |
| ZADACI | 3 |
| 1. Jezik (razvoj jezika, gramatika i pravopis) | 3 |
| 1.1. Razvoj jezika | 3 |
| 1.2. Fonetika i fonologija..... | 4 |
| 1.3. Morfologija..... | 7 |
| 1.4. Sintaksa | 11 |
| 1.5. Tvorba riječi..... | 13 |
| 1.6. Pravopis/ortografija | 14 |
| 1.7. Leksika..... | 16 |
| 2. Književnost (teorija književnosti), medijska kultura | 18 |
| 2.5. Medijska kultura..... | 28 |
| Rješenja zadataka..... | 30 |
| PRIMJER URAĐENOOG TESTA..... | 48 |
| Literatura..... | 50 |

1. UVOD

Na osnovu člana 25. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 10/04, 21/06, 26/08 i 31/11), učenici, nakon završene devetogodišnje osnovne škole, polažu Eksternu maturu. Eksternom maturom se provjeravaju znanja, sposobnosti i vještine stecene u toku devetogodišnjeg osnovnog odgoja i obrazovanja. S tim u vezi napravljen je Katalog zadataka za polaganje ispita Eksterne mature iz predmeta Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost koji obuhvata najvažnije programske sadržaje iz maternjeg jezika i književnosti, što će poslužiti učenicima kao kvalitetna osnova za nastavak daljeg školovanja.

Katalog zadataka za polaganje Eksterne mature temeljni je dokument ispita u kojem su navedeni opći ciljevi ispita, struktura testa zasnovana na kompetencijama definiranim Nastavnim planom i programom devetogodišnje osnovne škole, pravila izrade testa, literatura i zadaci označeni brojevima od 1 do 200, kao i označeni brojevi rješenja zadataka.

2. Opći ciljevi ispita i ishodi znanja

Ovim ispitom se želi provjeriti nivo usvojenih znanja i stepen sposobnosti, koje su učenici razvili u toku devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja, a u skladu s ciljevima i zadacima postavljenim kada je u pitanju proučavanje maternjeg jezika i književnosti, prema Nastavnom planu i programu devetogodišnje osnovne škole.

Poslije završenog devetog razreda osnovne škole, učenici/učenice bi trebali/trebale:

- poznavati jezičku i pravopisnu normu i dosljedno je primjenjivati,
- razumjeti sadržaj i značenje književnoumjetničkog teksta, sadržaj i namjenu neumjetničkog teksta,
- poznavati i koristiti književnoteorijske termine.

A) JEZIK

U oblasti jezika učenici/učenice bi trebali/trebale:

- poznavati historijski razvoj maternjeg jezika;
- poznavati razvoj i vrste pisama;
- definirati pojam jezika kao sredstva za sporazumijevanje, pojam standardnoga jezika;
- definirati i razlikovati jezičke jedinice;
- prepoznavati, razlikovati, tumačiti i primjenjivati glasovne promjene i odstupanja;
- poznavati osnovna pravila akcentiranja (vrste akcenta/naglasaka, mjesto akcenta/naglasaka u riječi, naglašene/akcentirane i nenaglašene/neakcentirane riječi, pojam akcenatske/naglasne cjeline);
- poznavati i razlikovati vrste riječi i znati njihove morfološke osobine (značenja, promjene, gramatičke kategorije);
- poznavati i razlikovati službu/funkciju riječi u rečenici;
- razumjeti i primjenjivati načine sklapanja jednostavnih rečenica u složenu;
- razumjeti i prepoznavati odnose među klauzama u složenoj rečenici;
- prepoznavati vrste nezavisnosloženih rečenica i znati tipične veznike;
- prepoznavati vrste zavisnosloženih rečenica;
- poznavati tvorbu riječi (prefiks, sufiks, korijen riječi, načini tvorbe riječi);
- poznavati i primjenjivati osnovna pravopisna pravila (upotreba velikog i malog slova, sastavljeno i rastavljeno pisanje riječi, upotreba riječce *ne*, pisanje riječi s glasovima: č, č, dž, đ, j, h, je/ije/e/i, interpunkcijski znakovi, pisanje skraćenica, upravni govor);
- primjenjivati osnovna znanja iz oblasti leksikologije i vladati leksikom svoga jezika;
- prepoznavati različite funkcionalne stilove.

B) KNJIŽEVNOST

U oblasti književnosti učenici/učenice bi trebali/trebale:

- razlikovati narodnu/usmenu od umjetničke/pisane književnosti;
- prepoznavati vrste i obilježja narodnih/usmenih pjesama;
- poznavati formalne i suštinske osobnosti književnih rodova;
- poznavati nazive književnih vrsta;
- definirati književne vrste;
- prepoznavati osjećanja izražena u lirskoj pjesmi;
- uočavati i određivati stilska izražajna sredstva;
- prepoznavati vrstu pjesme prema motivu;
- primjenjivati znanja o organizaciji strofe i stiha;
- prepoznavati i određivati vrstu pjesme prema obliku;
- prepoznavati naslov djela, ime autora i vrstu književnog djela na osnovu datog odlomka;
- povezivati naziv djela i ime autora;
- povezivati vrstu i naziv književnog djela;
- definirati pojam epskih vrsta različitog porijekla;
- prepoznavati motive i kompoziciju;
- karakterizirati lik na osnovu datog odlomka;
- razlikovati pojedine dramske vrste
- prepoznavati suštinu dramske radnje, dramskog sukoba, oblike dramskog govora (monolog i dijalog);
- odrediti kompoziciju dramskog djela;
- poznavati određene pojmove iz medijske kulture (televizija, štampa, snimanje filma, strip).

3. Vrste zadataka i ocjenjivanje

U testu su upotrijebljeni zadaci objektivnog tipa sa:

- davanjem odgovora na pitanje kojim se traži precizno navođenje podataka;
- dvočlanim izborom (DA/NE);
- višečlanim izborom (tri, četiri ili pet ponuđenih odgovora):
 - a) prepoznavanjem tačne tvrdnje, i
 - b) zaokruživanjem tačnog odgovora na osnovu ponuđenih rješenja.

4. UPUTSTVO ZA TESTIRANJE

Vrijeme rješavanja zadataka je 90 minuta. Pisati se može nalivperom ili hemijskom olovkom. U pisanju se moraju koristiti isključivo pisana slova. Treba paziti da rad bude pregledan i čitljiv. Broj bodova koji se može osvojiti je 10. Svaki zadatak je bodovan jednim bodom. Zadatak, koji se sastoji iz dva ili četiri dijela, boduje se, također, jednim bodom (npr. $2 \times 0,50 = 1$ bod ili $4 \times 0,25 = 1$ bod).

Zadatak će se vrednovati sa 0 bodova ako je:

- netačan,
- zaokruženo više odgovora, a traži se jedan, i
- nečitko i nejasno napisan.

ZADACI

1. Jezik (razvoj jezika, gramatika i pravopis)

1.1. Razvoj jezika

1. Dopuni.

- a) Jezik je sredstvo _____.
b) Prvi pisani jezik svih Slavena je _____ jezik.

2. Zaokruži tačan odgovor.

Konstantin (Ćirilo) je tvorac:

- a) glagoljice
- b) latinice
- c) cirilice

3. Odgovori.

- a) Kojim pismom je napisana *Povelja Kulina bana*? _____
b) Koja pisma su u zvaničnoj upotrebi danas u savremenom bosanskom, hrvatskom, srpskom jeziku? _____

4. Zaokruži tačan odgovor.

Prvo slavensko pismo je:

- a) latinica
- b) cirilica
- c) glagoljica

5. Zaokruži tačan odgovor.

Književnost pisana na bosanskome jeziku, a arapskim pismom zove se:

- a) narodna književnost
- b) arapska književnost
- c) alhamijado književnost

1.2. Fonetika i fonologija

6. Dopuni.

- a) Glas je govorna jedinica, a znak kojim se ona bilježi u pismu naziva se _____.
b) Glasovi nastaju radom _____ organa.
c) Glasovi u našem jeziku dijele se na _____, sonante/glasnike i suglasnike/konsonante.
d) U našem jeziku ima pet samoglasnika/vokala. To su: _____.

7. Zaokruži DA ili NE.

a) Nauka koja proučava glasove na razini govora naziva se fonetika. DA NE

b) Kada se u pojedinim riječima nađu glasovi koji ne mogu stajati jedan do drugog, onda dolazi do glasovnih promjena/alternacija. DA NE

8. Dopuni.

- a) Promjena zadnjonepčanih suglasnika **k**, **g**, **h** u prednjonepčane suglasnike **č**, **ž**, **š** ispred **e** ili **i** naziva se _____.
b) Glasovna promjena u kojoj dolazi do spajanja nepalatalnih suglasnika s glasom **j** pri čemu se stvaraju palatalni suglasnici naziva se _____.
c) Ako se glas **a** u pojedinim oblicima iste riječi javlja, a u drugim oblicima ne javlja, takvo **a** naziva se _____.
d) Promjena zadnjonepčanih suglasnika **k**, **g**, **h** u suglasnike **c**, **z**, **s** ispred samoglasnika **i** naziva se _____.

9. Navedi nazine glasovnih promjena koje su izvršene u navedenim riječima.

- a) čovjek - čovječe _____
b) burek - buregdžija _____
c) ruka - ruci _____
d) brz - brži _____

10. Napiši naziv odgovarajuće glasovne promjene.

Pazi! Jedan ponuđeni naziv će ostati neupotrijebljen.

(druga palatalizacija/sibilarizacija, prva palatalizacija, jotovanje, jednačenje suglasnika po zvučnosti, jednačenje suglasnika po mjestu tvorbe)

- a) ispisati, svadba _____
b) orašćić, pažnja _____
c) vučem, druže _____
d) glađu, grmlje _____

11. Napiši traženi oblik riječi i odredi glasovnu promjenu.

- a) oblik genitiva jednine imenice *gledalac* - _____
b) glasovna promjena - _____

12. Napiši nominativ i genitiv množine imenice *čitalac*.

- a) nominativ množine - _____
b) genitiv množine - _____

13. Napiši koje si oblike riječi dobio/la dodavanjem nastavaka i odredi glasovnu promjenu.

a) duh-e > _____

b) pek-em > _____

c) glasovna promjena _____

14. Navedi naziv glasovne promjene od koje se odstupa u oblicima riječi: *raznježiti, mlaznjak, ozljeda, jedanput*.

15. Dopuni.

U riječima *sudski, odšetati, podtip* nije došlo do prelaska glasa **d** u glas **t** zato što su ovo primjeri odstupanja od
_____.

16. U svakom paru riječi **podvuci** riječ koja je **pravilno napisana**.

a) predsjednik ili pretsijednik

b) slušalac ili slušaoc

c) jedamput ili jedanput

d) bežični ili bezžični

17. Napiši riječ koju si dobio/la dodavanjem prefiksa i **prepoznaj** glasovnu promjenu.

a) bez+pravni > _____

b) glasovna promjena _____

18. Napiši oblik deminutiva navedene imenice i **prepoznaj** glasovnu promjenu.

a) hljeb - _____

b) glasovna promjena - _____

19. Napiši glagolsku imenicu od navedenog glagola i **prepoznaj** glasovnu promjenu.

a) voziti - _____

b) glasovna promjena - _____

20. Napiši slovima redni broj od glavnog broja *osam* uz navedenu imenicu. **Prepoznaj** izvršenu glasovnu promjenu.

a) _____ razred

b) glasovna promjena - _____

21. a) Napiši oblik komparativa pridjeva *mlad*. _____

b) **Napiši** kako je nastao glas **đ** u dobijenom obliku komparativa. _____

22. Ijekaviziraj riječi.

a) hteo - _____

b) osmeh - _____

c) vežba - _____

d) primer - _____

23. Napiši nominativ množine navedenih imenica.

a) snijeg - _____

b) lijek - _____

24. Odgovori.

Koja se glasovna promjena izvršila u primjerima: *grm – grmlje, prut – pruće, brz - brži?*

25. Odgovori.

- a) Kako glasi dativ množine imenice *prijedlog*? _____
b) Koju glasovnu promjenu uočavaš? _____

26. Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora.

Riječi *sljez*, *sljeme* i *ozljeda* su primjeri odstupanja od:

- a) druge palatalizacije/sibilarizacije
b) jednačenja suglasnika po mjestu tvorbe
c) jednačenja suglasnika po zvučnosti

27. Dopuni.

Osnovna glasovna jedinica koja se izgovara jednim artikulacionim pokretom naziva se _____

28. a) Riječ *Egipat* podijeli na slogove - _____

Iz iste riječi:

- b) prepisi jedan samoglasnik/vokal - _____
c) prepisi jedan suglasnik/konsonant - _____
d) prepisi zatvoreni slog - _____

29. Riječ *vodoinstalater* rastavi na slogove. _____

30. Pažljivo pročitaj navedene tvrdnje. Zaokruži DA ili NE.

- a) Jednosložne riječi imaju samo silazne akcente.

DA NE

- b) *Otišao je u Konjic*. U navedenoj rečenici riječ ***u*** je proklitika.

DA NE

- c) *Došao je iz Konjica*. U navedenoj rečenici riječ ***iz*** je enklitika.

DA NE

- d) Neakcentirana riječ stoji ispred ili iza akcentirane riječi i čini s njom akcenatsku/izgovornu cjelinu.

DA NE

31. Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora.

U jednoj od navedenih riječi nosilac sloga je sonant/glasnik *r*. Koja je to riječ?

- a) leptir
b) radnik
c) trn
d) rijeka

32. Zaokruži slovo ispred riječi s kratkim akcentom.

- a) mak
b) rod
c) zlato

33. Napiši nazine četiri vrste akcenta/naglaska u našem jeziku.

34. Zaokruži da li je sljedeća tvrdnja tačna.

Proklitike su svi jednosložni i neki dvosložni prijedlozi, veznici (*i, pa, te, ni, a, da, kad*) i riječca *ne*.

DA NE

1.3. Morfologija

35. Dopuni.

S obzirom na promjenljivost/promjenjivost, riječi se dijele na:

_____,
_____,
_____.

36. Zaokruži slovo ispred promjenljive/promjenjive vrste riječi.

- a) ja, naš, neko
- b) a, ali, pa
- c) jučer, ovdje, nekad

37. Zaokruži slovo ispred nepromjenljive/nepromjenjive vrste riječi.

- a) lijep, visok, mlad
- b) u, na, po
- c) pjevam, šetaš, trčimo

38. Dopuni.

U našem jeziku postoje tri vrste promjenljivosti/promjenjivosti riječi. Napiši njihove nazive.

- a) promjena po padežima - _____
- b) promjena po licima i vremenima - _____
- c) stepenovanje/poređenje - _____

39. Zaokruži tačan odgovor.

Imenice *voda, kamen, šećer* su:

- a) vlastite
- b) zajedničke
- c) gradivne
- d) zbirne

40. Zaokruži tačan odgovor.

Imenice *klasje, telad, cvijeće* su:

- a) zajedničke
- b) gradivne
- c) vlastite
- d) zbirne

41. Napiši kojoj vrsti riječi pripadaju podvučene riječi u sljedećim rečenicama:

- a) U školi smo mnogo naučili i lijepo smo se družili. _____
- b) Učenici se temeljito pripremaju za testove. _____
- c) Ah, danas sam tako sretan! _____
- d) Govorite li bosanski? _____

42. Zaokruži tačne odgovore.

Koje dvije gramatičke kategorije **nisu** svojstvene pridjevima?

- a) vid
- b) padež
- c) način
- d) broj
- e) rod
- f) lice

43. Odredi u kojim padežima su podvučene riječi.

- a) Kupio sam poklon majci.
- b) Dieco, pišite pažljivo!
- c) Živim u Sarajevu.
- d) Čitam zanimljivu knjigu.

44. Zaokruži tačan odgovor.

U kojem su padežnom obliku izdvojene riječi?

U maju će putovati prema Italiji.

u maju: prema Italiji

- a) lokativ a) lokativ
- b) dativ b) dativ

45. Pročitaj sljedeću rečenicu i riješi zadatke.

Lijepa riječ i gvozdena vrata otvara.

1. Izdvoj.

- a) glagol _____
- b) opisni pridjev _____
- c) gradivni pridjev _____
- d) veznik _____

2. Odredi tražene funkcije/službe riječi u rečenici.

- a) subjek(a)t _____
- b) objek(a)t _____

46. Dopuni rečenice odgovarajućim oblikom *imenice, pridjeva ili glagola* koji se nalazi u zagradi.

- a) On je _____ (htjeti) ići na izlet.
- b) Za nastanak (alpsko) _____ skijanja zaslužni su Skandinavci.
- c) Otac i kćerka su _____ (zaspati).
- d) U našoj ulici ima puno _____ (davalac) krvi.

47. Napiši odgovarajući **naziv padeža** ili **pitanje**.

NAZIV PADEŽA

PITANJA

1. _____

ko?/šta?/što?

2. Genitiv

3. Dativ

4. Akuzativ

5. _____

oj! hej!

6. _____

(s) kim? (s) čim?

7. Lokativ

48. Zaokruži rečenicu u kojoj je upotrijebljena prisvojna zamjenica za svako lice.

- a) Ja imam moju knjigu.
- b) Ja imam svoju knjigu.

49. Napiši oblik **komparativa** navedenih pridjeva.

- a) lijep - _____
- b) dobar - _____

50. Napiši oblik **superlativa** sljedećih pridjeva.

- a) jak - _____
- b) visok - _____

51. Zaokruži slovo ispred grupe riječi koje se ubrajaju u **lične zamjenice**.

- a) ko, šta, koliko
- b) neko, nečije, nešto
- c) ja, on, vi
- d) moj, svoje, vaš

52. U svakoj navedenoj rečenici zaokruži po jednu **prisvojnu zamjenicu**.

- a) Ljudi cijene tvoju iskrenost.
- b) Vaše znanje će vam otvoriti nove puteve.
- c) Samo radom i upornošću možete ostvariti svoje snove.
- d) Naša skromnost je odraz lijepog odgoja.

53. Zaokruži DA ili NE.

- a) Riječi kojima se upućuje na lica, predmete, njihove osobine, kao i neke okolnosti kojima se lica i predmeti određuju, nazivaju se zamjenice/upućenice. **DA** **NE**

- b) Odnosne zamjenice u zavisnosloženim rečenicama povezuju klauze i imaju službu veznika.

DA **NE**

- c) Lične zamjenice su polupromjenljive/polupromjenjive riječi.

DA **NE**

- d) Lična zamjenica za svako lice je *sebe/se*.

DA **NE**

54. Napiši zamjenice u odgovarajućem obliku.

- a) Danas _____ (ja) boli Zub.

- b) Dugo smo _____ (on) čekali.

- c) Jučer _____ (ti) nisam vido.

- d) Krenut ću s _____ (vi) na izlet.

55. Odgovori.

Šta su glagoli? _____

56. Navedene glagole razvrstaj prema značenju: *pisati*, *cyjetati*, *ležati*.

radnja: _____

stanje: _____

zbivanje: _____

57. Od svršenih glagola načini nesvršene:

- a) ispričati _____
- b) uraditi _____
- c) napisati _____
- d) položiti _____

58. Zaokruži bezlični/nelični glagolski oblik.

prezent, imperfekt, futur I, glagolski pridjev radni, imperativ

59. Pridruži odgovarajući broj glagolskom obliku.

- 1. prezent doći _____
- 2. perfekt dođem _____
- 3. infinitiv doći će _____
- 4. futur I došao sam _____

60. Dopuni.

S obzirom na to da li razlikuju lice ili ne, sve glagolske oblike dijelimo na:

- a) _____
- b) _____

61. Pažljivo pročitaj navedenu rečenicu i riješi zadatke prema zahtjevima.

Djevojčica lijepo pjeva.

- a) U kojem glagolskom obliku je **glagol** u navedenoj rečenici? _____
- b) Istu rečenicu napiši tako da glagol bude u perfektu. _____
- c) Istu rečenicu napiši tako da glagol bude u futuru I. _____

62. Glagol željeti napiši u oblicima muškog i ženskog roda jednine glagolskog pridjeva radnog.

- a) _____
- b) _____

63. Odredi kojoj vrsti riječi pripadaju podvučene riječi u navedenoj rečenici.

Kupio sam zanimljivu knjigu i brzo će je pročitati.

- a) sam - _____
- b) zanimljivu - _____
- c) knjigu - _____
- d) brzo - _____

64. Odredi kojoj vrsti riječi pripadaju izdvojene riječi.

Damir i Esma žurno su išli prema školi.

- a) Damir, Esma - _____
- b) žurno - _____
- c) prema - _____
- d) i - _____

65. 1. Zaokruži tačan odgovor.

Riječi: *od, do, ispred, uz, pored, mimo* su **prilozi.**

DA NE

2. Pročitaj rečenicu i izdvoj tražene vrste riječi.

Kad jednom na zemlji ne bude nas, svijet će biti svijet.

Omer Hajjam

- a) prijedlog _____
- b) pomoćni glagol *biti/jesam* u futuru I _____
- c) zamjenicu _____
- d) imenicu u nominativu jednине _____

66. Zaokruži tačan odgovor.

Kojoj vrsti pripadaju navedene riječi?

žuljevit, bodljikav, milostiv, valovit

- a) imenicama
- b) pridjevima
- c) glagolima

1.4. Sintaksa**67. Odgovori.**

Koji su samostalni rečenični članovi?

- a) _____
- b) _____
- c) _____
- d) _____

68. Odredi funkciju/službu riječi u rečenici.*Ona je redovno pisala zadaće.*

- a) predikat - _____
- b) subjekat - _____
- c) objekat - _____
- d) priloška odredba - _____

69. Odredi funkciju/službu riječi u rečenici.*Djeca ljeti jedu sladoled.*

- a) jedu - _____
- b) djeca - _____
- c) sladoled- _____
- d) ljeti - _____

70. Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora.*Svi smo željeli dobro uraditi test.*

U navedenoj rečenici predikat je:

- a) željeli uraditi
- b) željeli dobro
- c) smo željeli uraditi
- d) smo željeli dobro

71. Odredi tražene službe/funkcije u navedenoj rečenici.*Maja, matematičarka, na takmičenjima ostvaruje najbolje rezultate.*

- a) apozicija _____
- b) atribut _____
- c) objekat _____
- d) priloška odredba _____

72. Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora.

U kojoj rečenici je upotrijebljen imenski predikat?

- a) Saša je napisao pjesmu.
- b) Kenan je želio pročitati knjigu.
- c) Vedrana je glumica.
- d) Sara bi rado pomagala starim i iznemoglim osobama.

73. Zaokruži tačan odgovor.

Od ponuđenih primjera sintagma je:

- a) kuća
- b) kuća na brdu
- c) na brdu
- d) Kuća je na brdu.

74. Odgovori.

a) Šta je rečenica?

b) Šta su klauze?

75. Zaokruži slovo ispred proste/jednostavne proširene rečenice.

- a) Išao je u školu strepeći kako će uraditi pismeni zadatak.
- b) Listajući knjigu, pronašao sam mudre izreke.
- c) Dodji na igralište čim se vratиш iz škole.

76. Dopuni.

Odnos među klauzama u složenoj rečenici može biti:

- a) _____
- b) _____

77. Zaokruži dvije tvrdnje koje se odnose na navedenu rečenicu.

Amir čita knjigu, a Nina se igra u dvorištu.

- a) Odnos među klauzama je zavisan.
- b) Odnos među klauzama je nezavisan.
- c) Navedena rečenica je sastavna.
- d) Navedena rečenica je rastavna.
- e) Navedena rečenica je suprotna.

78. Pored svake rečenice napiši da li je zavisnosložena ili nezavisnisložena.

- a) Našli smo ključ koji smo izgubili. _____
- b) Jedno misli, a drugo govori. _____
- c) Sve je utihnulo i grad spava. _____
- d) Nismo zaboravili kako se tvori perfekt. _____

79. Ispred svake rečenice napiši odgovarajući broj.

- | | | |
|--------------|-------|---|
| 1. sastavna | _____ | Nebo se naoblaci, dakle bit će kiše. |
| 2. vremenska | _____ | Edo je uzeo knjigu i stavio je u ruksak. |
| 3. zaključna | _____ | Ići ćemo na izlet gdje smo se dogovorili. |
| 4. mjesna | _____ | Kad sam položio ispit, čestitali su mi. |

80. U navedenoj rečenici prilošku oznaku (označenu u zagradi) izrazi odgovarajućom vremenskom rečenicom.
(Opravši ruke) dječak je sjeo za sto.

81. Napiši odgovarajući veznik. **Pazi!** Dva će ostati neupotrijebljena.
samo, ako, nakon što, iako, ni, bilo da

- a) Otišao je u šetnju _____ je pročitao lektiru.
- b) _____ prestane padati kiša, ići ćemo na izlet.
- c) _____ su ga mnogi hvalili, film mi se nije svidio.
- d) Napisala je zadaću iz matematike, _____ jedan zadatak nije uradila.

82. Zaokruži slovo ispred sastavnih veznika.

- a) a, ali, nego, već, no
- b) samo, jedino, osim
- c) i, pa, te, ni, niti
- d) dakle, zato, stoga
- e) ili, bilo da

83. 1. Navedenu rečenicu napiši u inverziji.

Moramo uvažavati naše različitosti ako želimo živjeti u slozi i ljubavi.

2. Pročitaj rečenicu i **zaokruži** tačan odgovor.

Kad jednom na zemlji ne bude nas, svijet će biti svijet.

Omer Hajjam

Navedena rečenica je:

- a) mjesna
- b) vremenska
- c) uzročna

84. U sljedećim rečenicama pravilno upotrijebi prijedloge. **Pazi, uzrok ili namjera!**

zbog, radi

- a) U školu idemo _____ učenja i druženja.
- b) Nije došao u školu _____ bolesti.

1.5. Tvorba riječi

85. U riječi *neradnik* odredi:

- a) prefiks - _____
- b) sufiks - _____

86. Od riječi *put* napiši dvije nove riječi dodajući navedeni prefiks i sufiks.

- a) uz - _____
- b) nik - _____

87. Zaokruži četiri riječi pravilno napisane.

fotoaparat, tlako-mjer, tamno-zeleni, vodopad, klima-uredaj,
radio-aparat, buba-mara, gluho-nijem, autoput, crvenoplavi

88. U navedenom nizu riječi **prepoznaj i napiši** korijen riječi.

domovina, domar, domaći, domaćica

korijen riječi: _____

89. Dopuni.

- a) Nove riječi koje nastaju izvođenjem nazivaju se _____.
b) Nove riječi koje nastaju slaganjem nazivaju se _____.

1.6. Pravopis/ortografija

90. U svakom paru podvuci pravilno napisanu riječ.

- a) najjužniji – najužniji
b) lijepši – ljepši
c) čudenje – čudženje
d) voljeo – volio

91. Zaokruži slovo ispred tačno napisanog broja.

- a) osamnaesti - 18
b) hiljadu dvjeta osam - 1208.
c) dvije hiljade trinaesta - 2013.
d) dvadeset prvi - 21

92. Podvuci četiri pravilno napisane riječi.

neučim, ne mogu, ne pažnja, nesloga, nećeš, nepjevam, ne bismo, ne bi smo

93. U svakom paru podvuci pravilno napisani naziv.

- a) Dvor na Uni (grad) – Dvor Na Uni (grad)
b) Trg Djece Sarajeva - Trg djece Sarajeva
c) Marijin dvor - Marijin Dvor
d) Sjedinjene Američke Države - Sjedinjene Američke države

94. Napiši pravilno afrikate *č, č, đ, đ*.

- a) ru__ak b) pi__ama
c) zada__a d) ro__endan

95. Podvuci pravilno napisanu rečeničnu konstrukciju.

- a) Pišem **olovkom/s olovkom**.
b) Oni su putovali **s vozom/vozom**.
c) **On se umorio/se je umorio**.
d) Naučio sam pjesmu **napamet/na pamet**.

96. U sljedećim rečenicama prepoznaj pogrešno napisane riječi i **napiši** ih pravilno.

- a) Samnom je išla u kino._____
b) Ne pažnja građana uzrokuje požare u šumama._____
c) Neznam ništa o njemu._____

97. Upiši glas koji nedostaje.

- a) (ja) bi_____
b) o__ladim
c) odma_____
d) zama__ nem

98. Zaokruži slovo ispred pravilno napisane rečenice.

- a) Mi bi želili posjetit Zemaljski muzej u Sarajevu.
b) Mi bismo željeli posjetit zemaljski Muzej u Sarajevu.
c) Mi bismo željeli posjetiti Zemaljski muzej u Sarajevu.
d) Mi bi smo želili posjetiti Zemaljski Muzej u Sarajevu.

99. Prepiši nazine poštujući pravila pisanja velikog i malog slova.

- a) banjalučanin _____
- b) renesansa _____
- c) austrijski _____
- d) bosanac _____

100. U svakoj grupi riječi jedna je nepravilno napisana. Napiši je pravilno.

- a) nemam, nerekavši, nemoj _____
- b) ne sviram, ne čovjek, ne idi _____
- c) naj jeftiniji, najdragocjeniji, najmršaviji _____
- d) djedov, sestrin, bosančev _____

101. Zaokruži slovo ispred rečenice u kojoj su pravilno upotrijebljeni interpunkcijski/pravopisni znaci.

- a) „Siguran sam“, obrati se Sanjin svojoj drugarici: „Da ćemo sve zadatke uspješno riješiti.“
- b) Siguran sam, obrati se Sanjin svojoj drugarici: „Da ćemo sve zadatke uspješno riješiti.“
- c) „Siguran sam“, obrati se Sanjin svojoj drugarici, „da ćemo sve zadatke uspješno riješiti.“

102. Napiši pravilno sljedeće primjere:

- a) kanton sarajevo - _____
- b) stari grad (u Sarajevu) - _____
- c) sarajka - _____
- d) aerodromsko naselje (u Sarajevu) - _____

103. U sljedećim rečenicama nedostaju zarezi. Napiši ih tamo gdje su potrebni.

- a) Derviš-paša Bajezidagić mostarski pjesnik pjevalo je o Mostaru.
- b) Kenane dođi kod mene kad budeš mogao.

104. Podvuci pravilno napisani oblik.

- a) oni peču / oni peću / oni peku (3. l. mn. glagola *peći*)
- b) doći čemo / doći će / doćemo

105. Napiši skraćenice za sljedeće primjere:

- a) doktor _____
- b) centimetar _____
- c) i slično _____
- d) Ministarstvo unutrašnjih poslova _____

106. Podvuci ono što je pravilno napisano.

- a) Omer-paša/Omer paša
- b) fra-Petar/fra Petar
- c) auto-škola/ autoškola
- d) bosanskonjemački rječnik/bosansko-njemački rječnik

107. Od navedenih imenica izvedi prisvojne pridjeve.

- a) Visoko - _____
- b) Bihać - _____
- c) Mostar - _____
- d) Norveška - _____

108. Od navedenih imenica izvedi prisvojne pridjeve nastavcima *-ov*, *-ev*, *-in*:

- a) Amir - _____
- b) Hercegovac - _____
- c) Bosanka - _____
- d) učitelj - _____

109. Zaokruži rečenicu koja je pravilno napisana.

- a) Jedan moj prijatelj njemac pričao mi je o Nobelovcu Ivi Andriću.
- b) Jedan moj prijatelj Nijemac pričao mi je o nobelovcu Ivi Andriću.
- c) Jedan moj prijatelj Njemac pričo mi je o Nobelovcu Ivi Andriću.

110. Podvuci četiri pravilno napisane riječi.

bijologija, avijon, biologija, trčo, historijski, historiski, avion, trčao

1.7. Leksika

111. Zaokruži DA ili NE.

- a) Skup riječi jednog jezika naziva se leksika. **DA** **NE**
- b) Homonimi su riječi istog glasovnog sastava, a različitog značenja: npr. *luk*-oružje, *luk*-povrće **DA** **NE**
- c) Riječi koje imaju suprotno značenje nazivaju se sinonimi. **DA** **NE**
- d) Arhaizmi su novonastale riječi. **DA** **NE**

112. Poveži sinonime tako što ćeš pored termina na desnoj strani napisati odgovarajuće slovo.

- a) konsonant akcenat _____
- b) leksem potencijal _____
- c) naglasak suglasnik _____
- d) kondicional riječ _____

113. Poveži frazeme s njihovim značenjem upisujući odgovarajuće slovo.

- a) naći se u neobranom grožđu _____ sjetiti se
- b) ustati na lijevu nogu _____ biti neraspoložen, mrzovoljan bez razloga
- c) pasti na pamet _____ biti previše zaljubljen
- d) zaljubiti se do ušiju _____ naći se u neugodnoj situaciji

114. Napiši za navedene riječi odgovarajuće:

- a) sinonime: talasi _____ pendžer _____
- b) antonime: brz _____ bogat _____

115. Poveži naziv s grupom riječi upisujući odgovarajuće slovo.

- a) nivo, šou, bife, bicikl _____ žargonizmi
- b) mliko, greota, đe, fala _____ dijalektizmi
- c) keva, čale, lova, murija _____ tudice/posuđenice
- d) mobitel, euro, bankomat _____ neologizmi

116. Dopuni.

U našem jeziku postoji pet funkcionalnih stilova:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. administrativno-poslovni/administrativno-pravni stil

117. Pažljivo pročitaj sljedeći odlomak i **zaokruži** tačne odgovore.

„Jesena je umro moj djed. Prije bi čovjek rekao da je usnuo nego umro. Zadnjih se pet godina nije baš ni u čem promijenio jer se upravo nije šta imalo na njem promijeniti. Kao srebro bijela kosa nije mogla još bjeljom postati, naborano čelo i lice sa plavim i crvenkastim piknijicama bilo je i ljeti i zimi jednako, kao iz kamena isklesano, a hod i govor ostao mu isti (...)“

Josip Kozarac, *Moj djed*

I) Kojem funkcionalnom stilu pripada navedeni tekst?

- a) novinarsko-publicističkom stilu
- b) naučnom stilu
- c) administrativno-poslovnom stilu
- d) književnoumjetničkom stilu
- e) razgovornom stilu

II) Zaokruži slovo ispred odlika koje se odnose na navedeni tekst.

- a) objektivnost, prisustvo terminološke leksičke
- b) slikovitost, subjektivnost
- c) službenost, neemotivnost

118. Napiši naziv funkcionalnog stila ispod svakog odlomka:

a) „Prvi put sam sve ovo ispričao jednoj djevojci, i prvi put ovako, u nekoj vezi, od početka do kraja. Tako sam i sam sebi složio razložnu priču, koja se dotle uvijek gubila u komešanju odvojenih dijelova (...)”

b) „Čovječije oko sastoji se od očne jabučice uložene u salom ispunjenu očnu šupljinu. Njegov zaštitni aparat sastoji se iz gornje i donje vjeđe, trepavica, obrva, sluznica i spojnica. (...)“

c) “Snijeg, kiša i minusi nanijeli su nove štete Historijskom muzeju BiH i Kinoteci BiH. Baš kao i prošle godine u ovo doba, kulturne institucije od državnog značaja bore se sa poplavama (...)”

d) Enes: Vozdra, jarane. Nema te dva dana u školi. Blago tebi. Mi danas imamo kontrolni iz matematike.

Admir: Ma, šuti, jarane, poplavilo nas je pravo. Izlila se Brka po cijelom selu.

119. Dopuni.

- a) Molba, žalba, potvrda, oglas, biografija pišu se _____ stilom.
- b) Vijesti, izvještaji, reportaže, novinski članci pišu se _____ stilom

120. Dopuni.

Stručno i naučno ocjenjivanje knjige, filma, pozorišne predstave, emisije, muzike naziva se

2. Književnost (teorija književnosti), medijska kultura

2.1. Usmena književnost

121. a) **Dopuni.** Književnost je _____

b) Navedi književne rodove.

1. _____

2. _____

3. _____

122. Dopuni.

Prema postanku/porijeklu književnost se dijeli na:

a) _____

b) _____

123. Dopuni.

Izmišljene priče u kojima se govori o čudesnim, fantastičnim događajima nazivaju se _____.

124. Odgovori.

Šta je basna? _____

_____.

125. Dopuni.

Lirska narodna pjesma u kojoj se pjeva o ljubavnom bolu, čežnji, neostvarenoj ljubavi, o gradovima, planinama, rijekama naše domovine naziva se _____.

126. Napiši nazine epsko-lirske književnih vrsta:

127. Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora.

Svatovske pjesme, uspavanke, tužbalice su:

- a) narodne epske pjesme
- b) narodne lirske pjesme
- c) narodne epsko-lirske pjesme

128. Zaokruži dvije osobine koje pripadaju sevdalinkama.

- a) kratka prozna vrsta
- b) motivi ljubavne boli i čežnje
- c) zaplet radnje
- d) motivi gradova naše domovine

129. Zaokruži dvije balade u ponuđenim naslovima.

- a) *Smrt braće Morića*
- b) *Lipa Naza vodu gaza*
- c) *Pejzaž*
- d) *Smrt Omera i Merime*

130. Pročitaj stihove narodne pjesme i **zaokruži** tačan odgovor.

Razapela sam ljuljku pod šljivom
i detetu je dobro...

Kiša pada, okupa ga.
Lišće sleti, pokrije ga.
Koza prođe, podoji ga.
Vetar dune, uljulja ga.

Spavaj, sine, mirno spavaj,
slušaj majku i ne plači.

Romska narodna pjesma

Kojoj vrsti narodne lirske pjesme pripadaju navedeni stihovi?

- a) sevdalinka
- b) tužbalica
- c) uspavanka

131. Pažljivo pročitaj sljedeće stihove:

„Šta se bijeli u gori zelenoj?
Al' je snijeg, al' su labudovi?
Da je snijeg, već bi okopnio
Labudovi, već bi poletjeli
Nit' je snijeg, nit' su labudovi.
Nego šator age Hasan age“

a) **Napiši** naslov i vrstu epsko-lirske pjesme iz koje su navedeni stihovi. _____

b) Prepozna **stilsku figuru** (pitanje – negativan odgovor – pozitivan odgovor) u navedenim stihovima i napiši njen naziv. _____

132. Dopuni.

- a) Stih „Dvoje su se zamilili mladih“ po dužini je _____.
- b) U narodnoj lirskoj pjesmi *Ljubavni rastanak „zumbul“* i „kada“ imaju ljudske osobine. Takvo stilsko izražajno sredstvo naziva se _____.

2.2. Lirika

133. Dopuni.

Lirske umjetničke pjesme po motivima se dijele na:

- a) misaone/refleksivne
- b) _____
- c) _____
- d) _____
- e) _____

134. Navedi ostale osobine pjesničkog jezika.

- a) emocionalnost
- b) _____
- c) _____
- d) _____
- e) _____

**135. Napiši naziv vrste lirske pjesme pored navedenih odlika.
(patriotska/rodoljubiva, refleksivna/misaona, socijalna/društvena i deskriptivna/opisna)**

a) Lirska pjesma u kojoj se govori o društvenim odnosima, o nepravdi i nejednakosti, o teškom životu siromašnih ljudi -

b) Lirska pjesma prožeta osjećanjima ljubavi prema zavičaju, domovini, njezinim ljepotama, ljudima –

c) Lirske pjesme u kojima dolazi do izražaja pjesnikov misaoni svijet, pjesnikova razmišljanja o nekom životnom problemu -

d) Lirska pjesma u kojoj se iskazuju misli i osjećanja kroz opis prirode -

136. Dopuni rečenice tako što ćeš napisati odgovarajuće nazive lirskih pjesama koje su se razvile još u antičkoj književnosti.

(elegija, idila, oda, himna)

a) Pjesma uzvišenog i patetičnog tona koja slavi neko božanstvo, prirodnu pojavu, značajnu osobu naziva se

b) Pjesma koja izražava žaljenje za nečim što je prošlo ili što je daleko i nedostizno naziva se

c) Pjesma o sretnom domaćem životu u kojoj se slavi mirni seoski život, ljepota i čistota prirode naziva se

d) Svečana pjesma uzvišenog tona u kojoj se veliča ono što pjesnik smatra vrijednim divljenja (proljeće, ličnost, organizacije, društva...) naziva se

137. Zaokruži tačan odgovor.

Pjesma u kojoj se izražava tuga, sjeta, žal za nečim što je prošlo naziva se:

- a) haiku pjesma
- b) elegija
- c) patriotska pjesma
- d) sonet

138. Odgovori.

Šta je sonet? _____

139. Pažljivo pročitaj stihove pjesme *Oblak* Dobriše Cesarića.

(...)

Vjetar visine ga je njih,
I on je stao da se žari,
Al oči sviju ljudi bjehu
Uprte u zemne stvari.

I svak je išo svojim putem:
Za vlašću, zlatom ili hljebom
A on – krvareći ljepotu –
Svojim nebom.
(...)

a) **Prepiši** stihove koji su posvećeni oblaku.

b) **Prepiši** stihove koji su posvećeni ljudima.

c) **Napiši** koji se stihovi rimuju.

d) **Odredi** vrstu strofe.

140. U navedenim stihovima **prepoznaj** i **napiši** tražene stilske figure.

„Silni cvrčak sjetno cvrči, jasan

Kao sreben vir;“

A. G. Matoš, *Notturno*

a) onomatopeja - _____

b) poređenje - _____

141. Pažljivo **procitaj** stihove pjesme *Veče na školju* A. Šantića. **Prepoznaj** i **napiši** stilske figure, vodeći računa o ponavljanjima obilježenih glasova.

Pučina plava a) _____

Spava,

Prohladni pada mrak,

Vrh hridi crne

b) _____

Trne

Zadnji rumeni zrak.

(...)

142. Pažljivo **procitaj** sljedeće stihove.

Pitao jednom tako jednoga vrli pitac neki:

A kto je ta šta je ta da proštiš

Gdje li je ta

Odakle je

Kuda je

Ta

Bosna

Rekti

A zapitani odgovor njemu hitan tad dade:

Bosna da proštiš jedna zemlja imade

I posna i bosa da proštiš

I hladna i gladna

I k tomu još

Da proštiš

Prkosna

Od

Sna

a) **Napiši** naziv pjesme iz koje su navedeni stihovi. _____

b) **Napiši** ime autora. _____

c) Kojoj vrsti lirskih pjesama pripada navedena pjesma? _____

d) Prepiši jedan arhaizam iz navedene pjesme. _____

143. Pažljivo pročitaj sljedeće stihove.

Stećak mramorni čuti govorom scena po boku,
jači od kandža kiše, povampirenja i krađe.
Njegov mjesec i sunce, što znače posmrtnе lađe,
davno su prevezli dušu, vjekuju sad u doku.
(...)

Zašto sam došao ovdje, kad sve već ovdje piše?
Posljednju blijedu zelen s jesenjom travom dišem.

Čuj, zvoni zrelo stablo – to lijes mi teše žuna.

(...)

a) **Dopuni.** Navedeni stihovi su iz pjesme *Stećak* koju je napisao _____.

b) Iz prve strofe prepiši riječi koje se rimuju. _____

c) **Dopuni.** Ovakvu rimu nazivamo _____.

d) **Druga navedena** strofa po broju stihova je _____.

144. Pažljivo pročitaj stihove pjesme *Opomena A. B. Šimića* i **odredi** da li su tačne navedene tvrdnje.

Čovječe pazi
da ne ideš malen
ispod zvijezda!

(...) a) Obraćanjem lirskog subjekta riječima “Čovječe pazi...” naglašena je bliskost i ljubav koju lirski subjekt osjeća prema svakom čovjeku.

DA **NE**

b) U strofi je prisutan vezani stih.

DA **NE**

145. Pažljivo pročitaj sljedeće stihove:

Gasne se krvavo oko lipanjskog plavetnog dana
I rujni već dašak struji večeri snene i meke
A parkom cvjetnim tiho - k'o b'jele sablasti neke
Nijeme se pružaju sjene visokih bujnih platana.

Musa Ćazim Čatić, *U aleji*

Napiši nazive stilskih figura koje prepoznaš.

a) *Gasne se krvavo oko lipanjskog plavetnog dana* _____

b) *A parkom cvjetnim tiho – k'o b'jele sablasti neke* _____

146. Poveži pjesmu i autora tako što ćeš dopisati odgovarajuće slovo.

- | | | |
|-------------------------------|-------|-------------------------|
| a) <i>Modra rijeka</i> | _____ | Sergej Jesenjin |
| b) <i>Zašto tone Venecija</i> | _____ | Mehmedalija Mak Dizdar |
| c) <i>Gazel o Mostaru</i> | _____ | Abdulah Sidran |
| d) <i>Pismo majci</i> | _____ | Derviš-paša Bajezidagić |

2.3. Epika

147. Dopuni.

Najopsežniji i najsloženiji prozni oblik u kojem priповjedač niže brojne događaje, likove, opise, prikazuje društvo kao cjelinu, naziva se _____.

148. Lijevu i desnu kolonu poveži upisujući odgovarajuće slovo.

- | | | |
|-------------------------------------|-------|--------|
| a) ono o čemu se u djelu govori | _____ | tema |
| b) statički i dinamički | _____ | fabula |
| c) niz međusobno povezanih događaja | _____ | likovi |
| d) glavni i sporedni | _____ | motivi |

149. Napiši.

Redoslijed događaja u pričanju može biti:

- a) _____
- b) _____
- c) _____

150. Dopuni.

Nosioci radnje u epskom književnom djelu su _____ i dijele se na _____ i _____.

151. Poveži termin sa njegovim objašnjenjem tako što ćeš **napisati** odgovarajuće slovo.

- a) protagonist _____ lik koji se svojim stavovima suprotstavlja glavnom liku
- b) antagonist _____ glavni junak, nosilac glavne radnje i pokretač zbivanja

152. Zaokruži tačnu tvrdnju.

- | | | |
|---|-----------|-----------|
| a) Motiv je najmanja tematska jedinica. | DA | NE |
| b) Retrospekcija je isto što i hronologija. | DA | NE |
| c) Pripovijetka je priča ispričana isključivo u dijalogu. | DA | NE |
| d) Esej je isto što i ogled. | DA | NE |

153. Zaokruži tačan odgovor.

Pripovijetku *Duga* napisao je:

- a) Ivo Andrić
- b) Dinko Šimunović
- c) Čamil Sijarić

154. Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora.

U pričama Ive Andrića *Deca, Kula i Knjiga* djeca doživljavaju:

- a) najljepše životne trenutke
- b) bezbrižne trenutke
- c) strahove i traume
- d) trenutke koji nisu vrijedni pažnje

155. Pročitaj sljedeći odlomak i **napiši** naziv djela i ime autora.

(...) Sjutradan, pušući poput guska, djed je doperjao sa mnom u školsko dvorište i pred svom dječurlijom razgalamio se na učiteljicu:

„A je li ti, šiškavico, ovakva i onakva, ti mi bolje od mene znaš kakav je vuk, a?!
Nije zelen? Pazi ti nje!“ (...)

- a) Naziv djela: _____
- b) Ime autora: _____

156. Pažljivo pročitaj sljedeći odlomak iz djela *Breza*, zatim **odgovori** na postavljena pitanja.

(...) „Tanka je ona i slabašna. Ali visoka i strojna. Pa dok druge cure i snaše koračaju kao medvjedi, u njenom hodu ima nešto ritma, možda čak i elegancije. Oči su joj plave, plavlje od jasnoga neba, a za kosu rekoše neki da je crvenkasta, a neki da je zlatna i pozlaćena.“ (...)

- a) Kojoj književnoj vrsti pripada djelo *Breza*? _____
- b) Ko je autor tog djela? _____

157. Pažljivo **pročitaj** navedene odlomke i **odgovori** na postavljena pitanja.

1. „Nosač Samuel Mačoro bio je tada čovjek svojih trideset pet godina. Bio je dosta košturnjav, mršav, blijed i malo sipljiv... Kod bijele česme spuštao je svoj sepet, skidao mastan fes, saginjaо kosmatu glavu i pljuskao se vodom po neobrijanom licu...“

2. „Taj Jakov, koji se stalno vukao po selima, natezao sa seljacima pazarujući od njih stoku, koji je spavao po hanovima sa kiridžijama, kočijašima i mesarima i koji se vječno svađao sa čobanima, taj riđi Jakov postajao je iz godine u godinu sve suroviji. I kao dječak bio je žestok. Sad je bio i prijek i ljut...“

a) Iz kojeg djela su navedeni odlomci? _____

b) Ko je autor ovog djela? _____

c) U kojem odlomku su izražene karakterne osobine ličnosti? _____

d) U kojem odlomku su opisane fizičke osobine ličnosti? _____

158. Zaokruži tačan odgovor.

Statički motivi u epskom književnom djelu pokreću radnju.

DA **NE**

159. Dopuni.

Pričanje u 1. licu naziva se _____

160. Dopuni.

Ahmet Šabo i njegova supruga Tijana glavni su likovi u romanu _____ kojeg je napisao _____.

161. Pažljivo pročitaj sljedeće objašnjenje i odlomak pa **riješi** zadatke:

U prvi mah nakon izlaska iz bolnice, Minja je sjetna, razočarana. Stric Avdo joj se obraća riječima:

„Sad ti moram reći da ono što uz pjesmu ide, što dolazi samo često nije pjesmovito, ali šta možemo, tako je to. Svi smo mi u istom kolu i igramo. Igraj i ti. Igraj što bolje možeš, jer to nam jedino ostaje. Igraj dok ne padneš. Kao Aska opleši svoj čudesni ples, i ne očekuj, ništa ne očekuj od igre...“

Nura Bazdulj-Hubijar

a) Podvuci naziv djela kome pripada navedeni odlomak.

Aska i vuk, *Ruža,* *Ruta Tannenbaum,*

Mrak na svijetlim stazam

b) Napiši kojoj književnoj vrsti pripada navedeni odlomak. _____

162. Pažljivo pročitaj sljedeći odlomak pa **zaokruži** tačan odgovor.

A.G.Matoš

(...) Nemirne oči gledaju i ispituju sve, izvjeđljiv duh preljeće sve i reagira na sve naglo, brzo, ogorčeno, razdragano, pravedno, nepravedno, svejedno, ali neumoljivo reagira. Izgleda kao da ga sve stvari i ljudi i događaji nevidljivo intervjuiraju, a on brzinom, koja zadivljuje, daje odgovore neštedimice osobno, nepravedno često, ali ih uvijek daje, i pri tom se ne radi o točnosti i spremnosti kojom odgovara. (...)

Ivo Andrić

Navedeni odlomak je iz:

- a) romana
- b) pripovijetke
- c) dnevnika
- d) eseja

163. Odgovori.

Šta je putopis? _____

164. Zaokruži tačan odgovor.

Mula Mustafa Bašeskija napisao je:

- a) putopis
- b) ljetopis
- c) memoare
- d) dnevnik

165. Dopuni.

Djelo *Nekrolog jednoj čaršiji* napisao je naš poznati putopisac _____.

166. Poveži vrstu djela i autora tako što ćeš napisati odgovarajuće slovo.

- | | |
|-------------|------------------------------|
| a) ljetopis | _____ Anna Frank |
| b) putopis | _____ Abdulah Sidran |
| c) dnevnik | _____ Mula Mustafa Bašeskija |
| d) scenarij | _____ Isidora Sekulić |

167. Pročitaj odlomak i odredi oblik kazivanja.

(...) Uz padine bregova penju se strmi i u pesmama opevani sarajevski voćnjaci, a između njih se ruše, kao tanke lavine snega, bela mnogobrojna i tako karakteristična stara muslimanska groblja. Sa sumrakom koji polagano pada, belina njihovih nadgrobnih kamenova ističe se sve jače. (...)

Ivo Andrić, *Jedan pogled na Sarajevo*

- a) pripovijedanje
- b) unutarnji monolog
- c) opisivanje

168. Pažljivo pročitaj odlomke iz romana *Zeleno busenje* Edhema Mulabdića.

Ispod svakog odlomka napiši koji je oblik kazivanja zastavljen: **dijalog, monolog, opisivanje, pripovijedanje**

a) Čuvati kuće svoje, kao što se eno ostali razbjegoše, sjedit uz ostalu svojtu, skrštenih ruku, sramota, a da ti dušman uđe u zavičaj pa možda i u kuću! Pa zašto i ne bih! Čuvati staru majku svoju, a i Ajišu (...)

b) Noć je tamna da se prst pred okom ne vidi: no nije pusta i nijema kao druge (...).

c) Ahmet prođe mimo svoju kuću; časak jedan prisluškivao, pa kako vidje da je i u njeg sve budno, krenu kud je pošao. (...)

d) - Ali svejedno; ti ćeš mene pričekati, je li?

- A što me to pitaš?

- Ma eto onako, ne zna se kako se more okrenut!

169. Poveži naziv djela i autora tako što ćeš napisati odgovarajuće slovo.

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| a) <i>Čistač obuće</i> | _____ Zlata Kolarić-Kišur |
| b) <i>Suze kojih se stidim</i> | _____ Nedžad Ibrišimović |
| c) <i>Nepoznati ljudi</i> | _____ Ranko Pavlović |
| d) <i>Starac i more</i> | _____ Ernest Hemingvej |

2.4. Drama

170. Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora.

Drama je:

- a) duže epsko djelo sa mnogo likova i događaja
- b) kraće epsko djelo u kojem je predstavljen jedan događaj
- c) književno djelo napisano za izvođenje u pozorištu

171. Navedi.

Kompozicionu strukturu dramkog književnog djela čine:

172. Obilježi brojevima od 1 do 5 redoslijed faza u razvoju dramske radnje.

- preokret/peripetija
- zaplet
- uvod/ekspozicija
- rasplet
- vrhunac/kulminacija

173. Navedi dvije osnovne dramske vrste:

- a) _____
- b) _____

174. Zaokruži DA ili NE.

- a) Drama je književno djelo u stihu ili prozi. **DA** **NE**
- b) Didaskalije ili remarke su dio dramske radnje. **DA** **NE**

175. Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora.

Najmanja tematska jedinica u dramskoj radnji naziva se:

- a) poglavlje
- b) čin
- c) scena/prizor

176. Dopuni.

Osnovni oblik kojim se ostvaruje radnja u dramskom djelu je _____.

177. Pažljivo pročitaj navedeni odlomak, potom **riješi** zadatke.

SUDAC (...smije se, govori nešto i udara jazavca po njušci...).

DAVID: Vidi, gospodine, vidi kako diže njušku, kako te razumije!

SUDAC: Kad je rođen; koliko je star ovaj tvoj lopov, Davide?

DAVID: Nije on star. Mlad je on još.

- a) Napiši naslov djela iz kojeg je preuzet navedeni odlomak. _____
- b) Ko je autor tog djela? _____
- c) Koja je ovo vrsta dramskog djela? _____
- d) Prepiši didaskaliju iz navedenog odlomka.

178. Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora.

Molijerov *Tvrđica* je:

- a) pripovijetka
- b) roman
- c) novela
- d) drama
- e) crtica

179. Napiši naziv dramske vrste:

a) *Romeo i Julija* - _____

b) *Tvrđica* - _____

180. Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora.

Historijsku dramu *Veliki vezir* napisao je:

- a) Mehmedalija Mak Dizdar
- b) Abdulah Sidran
- c) Nedžad Ibrišimović
- d) Derviš Sušić

181. Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora.

Djelo *Veliki vezir* Derviša Sušića je:

- a) historijski roman
- b) historijska drama
- c) historijska pripovijest

182. Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora.

Komediju *Ožalošćena porodica* napisao je:

- a) Petar Kočić
- b) Branislav Nušić
- c) Miloš Crnjanski

183. a) Dopuni. Djelo *Romeo i Julija* napisao je _____

b) **Podvuci** tačan odgovor. *Romeo i Julija* je: komedija; tragikomedija; tragedija

184. Dopuni.

a) Upute glumcu, reditelju i drugima koji učestvuju u postavljanju dramskog teksta na pozornicu nazivaju se _____.

b) Prilagođavanje epskih književnih vrsta dramskoj formi naziva se _____.

185. Po uzoru na poznatu baladu *Hasanaginica*, istoimene drame napisala su dva naša književnika. **Navedi** ime jednog književnika. _____

186. Dopuni.

a) Dramska radnja se temelji na dramskom _____.

b) Svaki dramski čin se sastoji iz manjih dramskih cjelina koje se nazivaju _____.

187. Poveži naziv i vrstu djela tako što ćeš napisati odgovarajuće slovo.

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| a) <i>Aska i vuk</i> | _____ tragedija |
| b) <i>Legenda o Ali-paši</i> | _____ komedija |
| c) <i>Romeo i Julija</i> | _____ roman |
| d) <i>Ožalošćena porodica</i> | _____ pripovijetka |

188. Podvuci uljeza u svakom nizu.

- a) sonet, novela, gazel (lirske književne vrste)
- b) roman, elegija, pripovijetka (epske književne vrste)
- c) romansa, tragedija, komedija (dramske književne vrste)
- d) sevdalinka, balada, roman (usmena književnost)

189. Među sljedećim imenima pisaca zaokruži ime nobelovca.

- a) Edhem Mulabdić
- b) Meša Selimović
- c) Ivo Andrić
- d) Miroslav Krleža

2.5. Medijska kultura

190. Dopuni.

- a) Umjetnost oživljene pokretne slike naziva se _____.
- b) Tri osnovna filmska roda su:

191. Zaokruži tačan odgovor.

- a) Komedija, ljubavni i naučnofantastični film su
vrste igranih filmova. **DA** **NE**

- b) Pripovijetka *Breza* Slavka Kolara je ekranizirana. **DA** **NE**

192. Dopuni.

Ličnost koja rukovodi postavljanjem na scenu pozorišnog, filmskog ili televizijskog djela je _____.

193. Dopuni.

- a) Scenarij piše _____
- b) Knjigu snimanja pravi _____.

194. Dopuni.

Film koji prikazuje stvarne događaje, stvarne ljudi u stvarnom prostoru i životnim situacijama naziva se
_____ film.

195. Zaokruži tačan odgovor.

Faza u stvaranju filma u kojoj se vrši selekcija i povezivanje kadrova naziva se:

- a) sinopsis
- b) scenarij
- c) montaža
- d) snimanje

196. Napiši ime bosanskohercegovačkog režisera/reditelja koji je dobio Oskara za film *Ničija zemlja*.

197. Zaokruži tačan odgovor.

Osnovna izražajna sredstva pozorišta/kazališta su govor, gluma i scenografija. **DA** **NE**

198. Napiši po jedan primjer za navedene vrste medija.

- a) printani mediji: _____
- b) elektronski mediji: _____

199. Dopuni.

Niz slika koje međusobno objedinjuje neka radnja i tekst naziva se _____.

200. Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora.

Kojim su se redom pojavljivali mediji?

- a) radio, novine, televizija
- b) novine, televizija, radio
- c) novine, radio, televizija

Rješenja zadataka

1. Jezik (razvoj jezika, gramatika i pravopis)

1.1. Razvoj jezika

1. a) sporazumijevanja
b) staroslavenski jezik/crkvenoslavenski jezik,
 $(2 \times 0, 50) = 1 \text{ bod}$
2. a) glagoljice,
1 bod
3. a) bosančicom/bosanskom cirilicom
b) latinica i cirilica,
 $(2 \times 0, 50) = 1 \text{ bod}$
4. c) glagoljica
1 bod
5. c) alhamijado književnost
1 bod

1.2. Fonetika i fonologija

6. a) slovo/grafem(a)
b) govornih
c) samoglasnike/vokale
d) a, e, i, o, u
 $(4 \times 0, 25) = 1 \text{ bod}$
7. a) DA
b) DA
 $(2 \times 0, 50) = 1 \text{ bod}$
8. a) prva palatalizacija
b) jotovanje
c) nepostojano a
d) druga palatalizacija/sibilarizacija
 $(4 \times 0, 25) = 1 \text{ bod}$
9. a) prva palatalizacija
b) jednačenje suglasnika po zvučnosti/jednačenje po zvučnosti
c) druga palatalizacija/sibilarizacija
d) jotovanje
 $(4 \times 0, 25) = 1 \text{ bod}$
10. a) jednačenje suglasnika po zvučnosti/jednačenje po zvučnosti
b) jednačenje suglasnika po mjestu tvorbe/jednačenje po mjestu tvorbe
c) prva palatalizacija
d) jotovanje
 $(4 \times 0, 25) = 1 \text{ bod}$

11. a) gledaoca
b) promjena *l* u *o*
 $(2 \times 0, 50) = 1 \text{ bod}$
12. a) čitaoci
b) čitalaca
 $(2 \times 0, 50) = 1 \text{ bod}$
13. a) duše
b) pečem
c) prva palatalizacija
1 bod
14. jednačenje suglasnika po mjestu tvorbe/jednačenje po mjestu tvorbe
1 bod
15. jednačenja suglasnika po zvučnosti/jednačenja po zvučnosti
1 bod
16. a) predsjednik
b) slušalac
c) jedanput
d) bežični
 $(4 \times 0, 25) = 1 \text{ bod}$
17. a) bespravni
b) jednačenje suglasnika po zvučnosti/jednačenje po zvučnosti
1 bod
18. a) hlijepčić
b) jednačenje suglasnika po zvučnosti/jednačenje po zvučnosti
1 bod
19. a) vožnja
b) jednačenje suglasnika po mjestu tvorbe/jednačenje po mjestu tvorbe
1 bod
20. a) osmi
b) nepostojano *a*
1 bod
21. a) mlađi;
b) $d + j = \ddot{d}$ /jotovanjem
1 bod
22. a) htio
b) osmijeh
c) vježba
d) primjer
 $(4 \times 0, 25) = 1 \text{ bod}$
23. a) snjegovi/sniježi
b) lijekovi
 $(2 \times 0, 50) = 1 \text{ bod}$

24. jotovanje
1 bod
25. a) prijedlozima
b) druga palatalizacija/sibilarizacija
(2 x 0, 50) = **1 bod**
26. b) jednačenje suglasnika po mjestu tvorbe
1 bod
27. slog
1 bod
28. a) E – gi – pat
b) samoglasnik – e/i/a;
c) suglasnik- g/p/t
d) pat
(4 x 0, 25) = **1 bod**
29. vo-do-in-sta-la-ter
1 bod
30. a) DA
b) DA
c) NE
d) DA
(4 x 0, 25) = **1 bod**
31. c) trn
1 bod
32. a) mak
1 bod
33. kratkosalazni, kratkouzlazni, dugosalazni, dugouzlazni
1 bod
34. DA
1 bod

1.3. Morfologija

35. promjenljive/promjenjive,
nepromjenljive/nepromjenjive,
polupromjenljive/polupromjenjive
1 bod
36. a) ja, naš, neko
1 bod
37. b) u, na, po
1 bod

- 38.** a) deklinacija
b) konjugacija
c) komparacija
1 bod

- 39.** c) gradivne
1 bod

- 40.** d) zbirne
1 bod

- 41.** a) prijedlog
b) prilog
c) uzvik
d) riječca/čestica/partikula
(4 x 0, 25) = **1 bod**

- 42.** c) način
f) lice
(2 x 0, 50) = **1 bod**

- 43.** a) dativ
b) vokativ
c) lokativ
d) akuzativ
(4 x 0, 25) = **1 bod**

- 44.** a) lokativ
b) dativ
(2 x 0, 50) = **1 bod**

- 45.** 1. a) otvara
b) lijepa
c) gvozdena
d) i
2. a) riječ
b) vrata
(2 x 0, 50) = **1 bod**

- 46.** a) htio
b) alpskog
c) zaspali
d) davalaca
(4x 0, 25) = **1 bod**

- 47.** 1. Nominativ – ko? šta?/što?
2. Genitiv – (od) koga? (od) čega?
3. Dativ - kome? čemu?
4. Akuzativ – koga? šta?
5. Vokativ – oj! hej!
6. Instrumental - (s) kim? (s) čim?
7. Lokativ – (o) kome? (o) čemu?
1 bod

- 48.** b) Ja imam svoju knjigu.

1 bod

- 49.** a) ljepši

b) bolji

(2 x 0, 50) = **1 bod**

- 50.** a) najjači

b) najviši

(2 x 0, 50) = **1 bod**

- 51.** c) ja, on, vi

1 bod

- 52.** a) tvoju

b) vaše

c) svoje

d) naša

(4 x 0,25) = **1 bod**

- 53.** a) DA

b) DA

c) NE

d) DA

(4 x 0,25) = **1 bod**

- 54.** a) mene/me

b) njega/ga

c) tebe/te

d) vama

1 bod

- 55.** Glagoli su riječi koje označavaju radnju, stanje i zbivanje.

1 bod

- 56.** radnja: pisati

stanje: ležati

zbivanje: cvjetati

1 bod

- 57.** a) pričati

b) raditi

c) pisati

d) polagati

1 bod

- 58.** glagolski pridjev radni

1 bod

- 59.** 3 doći

1 dođem

4 doći će

2 došao sam

(4 x 0, 25) = **1 bod**

60. a) lične
b) bezlične/nelične

1 bod

61. a) prezent/prezentu
b) Djevojčica je lijepo pjevala.
c) Djevojčica će lijepo pjevati.

1 bod

62. a) želio
b) željela
 $(2 \times 0,50) = 1 \text{ bod}$

63. a) pomoćni glagol *biti (jesam)*/enklitički oblik pomoćnog glagola *biti (jesam)*/pomoćni glagol
b) pridjev/opisni pridjev
c) imenica/zajednička imenica
d) prilog/načinski prilog
 $(4 \times 0,25) = 1 \text{ bod}$

64. a) imenice/vlastite imenice
b) prilog/ načinski prilog
c) prijedlog
d) veznik
 $(4 \times 0,25) = 1 \text{ bod}$

65. 1. NE
2. a) na
b) će biti
c) nas
d) svijet
 $(2 \times 0,50) = 1 \text{ bod}$

66. b) pridjevima
1 bod

1.4. Sintaksa

67. a) predikat
b) subjek(a)t
c) objek(a)t
d) priloške/priložne/adverbijalne odredbe/oznake
1 bod

68. a) je pisala
b) ona
c) zadaće
d) redovno
1 bod

69. a) predikat
b) subjek(a)t
c) objek(a)t
d) priloška/priložna/adverbijalna odredba/oznaka za vrijeme (POV/AOV)
1 bod

70. c) smo željeli uraditi
1 bod

71. a) matematičarka
b) najbolje
c) rezultate
d) na takmičenjima
 $(4 \times 0,25) = \mathbf{1 \ bod}$

72. c) Vedrana je glumica.
1 bod

73. b) kuća na brdu
1 bod

74. a) Rečenica je skup riječi ili samo jedna riječ kojima se iskazuje misao (obavijest, poruka, pitanje).
Rečenica je misao iskazana riječima.
Rečenica je obavijesna/komunikacijska jedinica.
b) Klauze/surečenice su proste/jednostavne rečenice sastavnice složene rečenice.
 $(2 \times 0,50) = \mathbf{1 \ bod}$

75. b) Listajući knjigu, pronašao sam mudre izreke.
1 bod

76. a) nezavisan
b) zavisan
1 bod

77. b) Odnos među klauzama je nezavisan.
e) Navedena rečenica je suprotna.
 $(2 \times 0,50) = \mathbf{1 \ bod}$

78. a) zavisnosložena
b) nezavisnosložena
c) nezavisnosložena
d) zavisnosložena
 $(4 \times 0,25) = \mathbf{1 \ bod}$

79. 3. Nebo se naoblačilo, dakle bit će kiše.
1. Edo je uzeo knjigu i stavio je u ruksak.
4. Ići ćemo na izlet gdje smo se dogovorili.
2. Kad sam položio ispit, čestitali su mi.
 $(4 \times 0,25) = \mathbf{1 \ bod}$

80. Kada (čim, nakon što, pošto) je oprao ruke, dječak je sjeo za sto.
1 bod

- 81.** a) nakon što
b) ako
c) iako
d) samo
 $(4 \times 0, 25) = 1 \text{ bod}$

- 82.** c) i, pa, te, ni, niti
1 bod

- 83.** 1. Ako želimo živjeti u slozi i ljubavi, moramo uvažavati naše različitosti.
2. b) vremenska
 $(2 \times 0, 50) = 1 \text{ bod}$

- 84.** a) radi
b) zbog
1 bod

1.5. Tvorba riječi

- 85.** a) ne
b) nik
 $(2 \times 0, 50) = 1 \text{ bod}$

- 86.** a) usput
b) putnik
 $(2 \times 0, 50) = 1 \text{ bod}$

- 87.** fotoaparat, vodopad, klima-uredaj, autoput
 $(4 \times 0, 25) = 1 \text{ bod}$

- 88.** dom
1 bod

- 89.** a) izvedenice/izvedene riječi
b) složenice/složene riječi
1 bod

1.6. Pravopis/ortografija

- 90.** a) najjužniji
b) ljepši
c) čuđenje
d) volio
 $(4 \times 0, 25) = 1 \text{ bod}$

- 91.** c) dvije hiljade trinaesta - 2013.
1 bod

- 92.** ne mogu, nesloga, nećeš, ne bismo
1 bod

93. a) Dvor na Uni (grad)
b) Trg djece Sarajeva
c) Marijin Dvor
d) Sjedinjene Američke Države

1 bod

94. a) ručak
b) pidžama
c) zadaća
d) rođendan

1 bod

95. a) olovkom
b) vozom
c) se umorio
d) napamet

(4 x 0,25) = **1 bod**

96. a) sa mnom
b) nepažnja
c) ne znam

(4 x 0,25) = **1 bod**

97. a) (ja) bih
b) ohladim
c) odmah
d) zamahnem

1 bod

98. c) Mi bismo željeli posjetiti Zemaljski muzej u Sarajevu.

1 bod

99. a) Banjalučanin
b) renesansa
c) austrijski
d) Bosanac

1 bod

100. a) ne rekavši
b) nečovjek
c) najjeftiniji
d) Bosančev

(4 x 0,25) = **1 bod**

101. c) „Siguran sam“, obrati se Sanjin svojoj drugarici, „da ćemo sve zadatke uspješno riješiti.“

1 bod

102. a) Kanton Sarajevo
b) Stari Grad (u Sarajevu)
c) Sarajka
d) Aerodromsko Naselje (u Sarajevu)

(4 x 0,25) = **1 bod**

- 103.** a) Derviš-paša Baježidagić, mostarski pjesnik, pjevalo je o Mostaru.
b) Kenane, dođi kod mene kad budeš mogao.
(2 x 0, 50) = **1 bod**

- 104.** a) oni peku
b) doći ćemo
(2 x 0, 50) = **1 bod**

- 105.** a) dr.
b) cm
c) i sl.
d) MUP
1 bod

- 106.** a) Omer-paša
b) fra Petar
c) autoškola
d) bosansko-njemački rječnik
(4 x 0, 25) = **1 bod**

- 107.** a) visočki
b) bihaćki
c) mostarski
d) norveški
1 bod

- 108.** a) Amirov
b) Hercegovčev
c) Bosankin
d) učiteljev
1 bod

- 109.** b) Jedan moj prijatelj Nijemac pričao mi je o nobelovcu Ivi Andriću.
1 bod

- 110.** biologija, historijski, avion, trčao
(4 x 0, 25) = **1 bod**

1.7. Leksika

- 111.** a) DA
b) DA
c) NE
d) NE
(4 x 0, 25) = **1 bod**

- 112.** c) akcenat
d) potencijal
a) konsonant
b) leksem
(4 x 0, 25) = **1 bod**

- 113.** c) sjetiti se
b) biti neraspoložen, mrzovoljan bez razloga
d) biti previše zaljubljen
a) naći se u neugodnoj situaciji
 $(4 \times 0,25) = 1 \text{ bod}$

- 114.** a) valovi, prozor
b) spor, siromašan
 $(4 \times 0,25) = 1 \text{ bod}$

- 115.** c) žargonizmi
b) dijalektizmi
a) tudice/posuđenice
d) neologizmi
 $(4 \times 0,25) = 1 \text{ bod}$

- 116.** 1. književnoumjetnički stil
2. naučni stil
3. novinarsko-publicistički/žurnalistički stil
4. razgovorni stil
 $(4 \times 0,25) = 1 \text{ bod}$

- 117.** I) d) književnoumjetničkom stilu
II) b) slikovitost, subjektivnost
 $(2 \times 0,50) = 1 \text{ bod}$

- 118.** a) književnoumjetnički stil
b) naučni stil
c) novinarsko-publicistički/žurnalistički stil
d) razgovorni stil
 $(4 \times 0,25) = 1 \text{ bod}$

- 119.** a) administrativno-poslovnim/administrativno-pravnim
b) novinarsko-publicističkim/žurnalističkim
 $(2 \times 0,50) = 1 \text{ bod}$

- 120.** kritika/kritički prikaz
1 bod

2. Književnost (teorija književnosti), medijska kultura

2.1. Usmena književnost

- 121.** a) Književnost je vrsta umjetnosti.
Književnost je vrsta umjetnosti čije je osnovno sredstvo izražavanja riječ.
Književnost je sveukupnost napisanih i nenapisanih djela.
b) 1. epika
2. lirika
3. drama
 $(2 \times 0,50) = 1 \text{ bod}$

122. a) narodnu/usmenu
b) umjetničku/pisanu
1 bod
123. bajke
1 bod
124. Basna je kratka priča u kojoj su glavni likovi životinje.
1 bod
125. sevdalinka
1 bod
126. balada
romansa
poema
1 bod
127. b) narodne lirske pjesme
1 bod
128. b) motivi ljubavne боли i čežnje
d) motivi gradova naše domovine
 $(2 \times 0,50) = \mathbf{1 bod}$
129. a) *Smrt braće Morića*
d) *Smrt Omera i Merime*
 $(2 \times 0,50) = \mathbf{1 bod}$
130. c) uspavanka
1 bod
131. a) *Hasanaginica*, balada
b) slavenska antiteza
 $(2 \times 0,50) = \mathbf{1 bod}$
132. a) deseterac
b) personifikacija
 $(2 \times 0,50) = \mathbf{1 bod}$

2.2. Lirika

133. b) opisne/deskriptivne
c) ljubavne
d) društvene/socijalne
e) rodoljubive/patriotske
 $(4 \times 0,25) = \mathbf{1 bod}$
134. slikovitost, ritmičnost, melodičnost, ekspresivnost
 $(4 \times 0,25) = \mathbf{1 bod}$

135. a) socijalna/društvena
b) patriotska/rodoljubiva
c) refleksivna/misaona
d) deskriptivna/opisna
 $(4 \times 0,25) = 1 \text{ bod}$

136. a) oda
b) elegija
c) idila
d) himna
 $(4 \times 0,25) = 1 \text{ bod}$

137. b) elegija
1 bod

138. Sonet je pjesma sastavljena od dva katrena i dvije tercine.
Sonet je pjesma sastavljena od 14 stihova raspoređenih u dva katrena i dvije tercine.
1 bod

139. a) Vjetar visine ga je njiho,
I on je stao da se žari,
A on – krvareći ljepotu –
Svojim nebom.
b) Al oči sviju ljudi bjehu
Uprte u zemne stvari.
I svak je išo svojim putem:
Za vlašću, zlatom ili hljebom
c) 2. i 4. stih
d) koren/četverostih
 $(4 \times 0,25) = 1 \text{ bod}$

140. a) silni cvrčak sjetno cvrči
b) cvrčak jasan kao srebren vir
 $(2 \times 0,25) = 1 \text{ bod}$

141. a) asonanca
b) aliteracija
 $(2 \times 0,50) = 1 \text{ bod}$

142. a) *Zapis o zemlji*
b) Mehmedalija Mak Dizdar/Mak Dizdar
c) rodoljubivoj/patriotskoj pjesmi
d) kto, rekti, imade
 $(4 \times 0,25) = 1 \text{ bod}$

143. a) Skender Kulenović
b) boku-doku, krađe-lađe
c) obgrljena rima
d) tercina/trostih
 $(4 \times 0,25) = 1 \text{ bod}$

144. a) DA
b) NE
 $(2 \times 0, 50) = 1 \text{ bod}$

145. a) metafora
b) poređenje
 $(2 \times 0, 50) = 1 \text{ bod}$

146. d) Sergej Jesenjin
a) Mehmedalija Mak Dizdar
b) Abdulah Sidran
c) Derviš-paša Bajezidagić
 $(4 \times 0, 25) = 1 \text{ bod}$

2.3. Epika

147. roman
1 bod

148. a) tema
c) fabula
d) likovi
b) motivi
 $(4 \times 0, 25) = 1 \text{ bod}$

149. a) hronološki
b) retrospektivni
c) kombinovani
1 bod

150. likovi, glavni, sporedni
1 bod

151. b) lik koji se svojim stavovima suprotstavlja glavnom liku
a) glavni junak, nosilac glavne radnje i pokretač zbivanja
1 bod

152. a) DA
b) NE
c) NE
d) DA
 $(4 \times 0, 25) = 1 \text{ bod}$

153. b) Dinko Šimunović
1 bod

154. c) strahove i traume
1 bod

155. a) *Bašta sljezove boje*
b) Branko Ćopić
1 bod

156. a) pripovijetka
b) Slavko Kolar
1 bod

157. a) *Nosač Samuel*
b) Isak Samokovlija
c) u drugom odlomku/2. odlomak
d) u prvom odlomku/1. odlomak
 $(4 \times 0, 25) = 1 \text{ bod}$

158. NE
1 bod

159. ich-forma/ja-forma
1 bod

160. *Tvrđava*; Meša Selimović
1 bod

161. a) *Ruža*
b) roman
1 bod

162. d) eseja
1 bod

163. Putopis je granična književna vrsta u kojoj pisac subjektivno i slikovito opisuje neku zemlju, predio, krajolik, ljude i atmosferu.
1 bod

164. b) ljetopis
1 bod

165. Zuko Džumhur
1 bod

166. c) Anna Frank
d) Abdulah Sidran
a) Mula Mustafa Bašeskija
b) Isidora Sekulić
 $(4 \times 0, 25) = 1 \text{ bod}$

167. c) opisivanje
1 bod

168. a) monolog
b) opisivanje
c) pripovijedanje
d) dijalog
 $(4 \times 0, 25) = 1 \text{ bod}$

169. b) Zlata Kolarić-Kišur
c) Nedžad Ibrišimović
a) Ranko Pavlović
d) Ernest Hemingvej
 $(4 \times 0,25) = 1 \text{ bod}$

2.4. Drama

170. c) književno djelo napisano za izvođenje u pozorištu
1 bod

171. tema
dramska radnja
likovi
1 bod

172. 4 preokret/peripetija
2 zaplet
1 uvod/ekspozicija
5 rasplet
3 vrhunac/kulminacija
1 bod

173. a) tragedija
b) komedija
1 bod

174. a) DA
b) NE
 $(2 \times 0,50) = 1 \text{ bod}$

175. c) scena/prizor
1 bod

176. dramski dijalog
1 bod

177. a) *Jazavac pred sudom*
b) Petar Kočić
c) komedija (satira)
d) *smije se, govori nešto i udara jazavca po njušci*
 $(4 \times 0,25) = 1 \text{ bod}$

178. d) drama
1 bod

179. a) tragedija
b) komedija
 $(2 \times 0,50) = 1 \text{ bod}$

180. d) Derviš Sušić
1 bod

181. b) historijska drama

1 bod

182. b) Branislav Nušić

1 bod

183. a) Viljem Šekspir/Šekspir

b) tragedija

(2 x 0, 50) = **1 bod**

184. a) didaskalije/remarke

b) dramatizacija

(2 x 0, 50) = **1 bod**

185. Milan Ogrizović ili Alija Isaković

1 bod

186. a) sukobu

b) prizori/scene

(2 x 0, 50) = **1 bod**

187. c) tragedija

d) komedija

b) roman

a) pripovijetka

(4 x 0, 25) = **1 bod**

188. a) novela

b) elegija

c) romansa

d) roman

(4 x 0, 25) = **1 bod**

189. c) Ivo Andrić

1 bod

2.5. Medijska kultura

190. a) film

b)igrani film

dokumentarni film

animirani film

(2 x 0, 50) = **1 bod**

191. a) DA

b) DA

(2 x 0, 50) = **1 bod**

192. režiser/reditelj

1 bod

193. a) scenarist
b) režiser/reditelj
 $(2 \times 0,50) = 1 \text{ bod}$

194. dokumentarni
bod

195. c) montaža
1 bod

196. Danis Tanović
1 bod

197. DA
1 bod

198. a) novine, časopisi, magazini, knjige, stripovi, enciklopedije...
b) radio, televizija, kompjuter, internet
 $(2 \times 0,50) = 1 \text{ bod}$

199. strip
1 bod

200. c) novine, radio, televizija
1 bod

PRIMJER URAĐENOG TESTA

| Šifra: _____ | | PRIMJER URAĐENOG TESTA BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST | Bodovi |
|--------------|--|--|-----------------------------|
| I | <p>1. Zaokruži tačan odgovor. Konstantin (Ćirilo) je tvorac: a) glagoljice b) latinice c) cirilice</p> <p>2. Napiši glagolsku imenicu od navedenog glagola i prepoznaj glasovnu promjenu. a) voziti - <u>vožnja</u> b) glasovna promjena - <u>jednačenje suglasnika po mjestu tvorbe</u></p> | | (2 x 0, 50) 1 bod |
| II | <p>Pročitaj sljedeću rečenicu i riješi zadatke. <i>Lijepa riječ i gvozdena vrata otvara.</i></p> <p>1. Izdvoj.</p> <p>a) glagol <u>otvara</u> b) opisni pridjev <u>lijepa</u> c) gradivni pridjev <u>gvozdena</u> d) veznik <u>i</u></p> <p>2. Odredi tražene funkcije/službe riječi u rečenici.</p> <p>a) subjek(a)t <u>rijec</u> b) objek(a)t <u>vrata</u></p> | | (2 x 0, 50) 1 bod |
| III | <p>Pored svake rečenice napiši da li je zavisnosložena ili nezavisnosložena.</p> <p>a) Našli smo ključ koji smo izgubili. <u>zavisnosložena</u> b) Jedno misli, a drugo govori. <u>nezavisnosložena</u> c) Sve je utihnulo i grad spava. <u>nezavisnosložena</u> d) Nismo zaboravili kako se tvori perfekt. <u>zavisnosložena</u></p> | | 1 bod |
| IV | <p>1. Dopuni.</p> <p>a) Nove riječi koje nastaju izvođenjem nazivaju se <u>izvedenice</u>. b) Nove riječi koje nastaju slaganjem nazivaju se <u>složenice</u>.</p> <p>2. Poveži frazeme s njihovim značenjem upisujući odgovarajuće slovo.</p> <p>a) naći se u neobranom grožđu <u>c</u> sjetiti se b) ustati na lijevu nogu <u>b</u> biti neraspoložen, mrzovoljan bez razloga c) pasti na pamet <u>d</u> biti previše zaljubljen d) zaljubiti se do ušiju <u>a</u> naći se u neugodnoj situaciji</p> | | (2 x 0, 50) 1 bod |
| V | <p>1. Podvuci pravilno napisani oblik.</p> <p>a) oni peču / oni peću / <u>oni peku</u> (3. l. mn. glagola <i>peći</i>) b) doći čemo / <u>doći čemo</u> / doćemo</p> <p>2. U sljedećim rečenicama nedostaju zarezi. Napiši ih tamo gdje su potrebni.</p> <p>a) Derviš-paša Bajezidagić, mostarski pjesnik, pjevalo je o Mostaru. b) Kenane, dođi kod mene kad budeš mogao.</p> | | (2 x 0, 50) 1 bod |

| | | |
|------|---|-----------------------------|
| VI | Zaokruži rečenicu koja je pravilno napisana. a) Jedan moj prijatelj njemac pričao mi je o Nobelovcu Ivi Andriću. b) Jedan moj prijatelj Nijemac pričao mi je o nobelovcu Ivi Andriću. c) Jedan moj prijatelj Njemac pričo mi je o Nobelovcu Ivi Andriću. | 1 bod |
| VII | Dopuni. 1. Stih "Dvoje su se zamilili mladih" po dužini je <u>deseterac</u> . 2. Lirska narodna pjesma u kojoj se pjeva o ljubavnom bolu, čežnji, neostvarenoj ljubavi, o gradovima, planinama, rijekama naše domovine naziva se <u>sevdalinka</u> . | (2 x 0, 50) 1 bod |
| VIII | Navedi ostale osobine pjesničkog jezika. a) <u>emocionalnost</u> b) <u>slikovitost</u> c) <u>ritmičnost</u> d) <u>melodičnost</u> e) <u>ekspresivnost</u> | 1 bod |
| IX | 1. Pročitaj sljedeći odlomak i napiši naziv djela i ime pisca. (...) Sjutradan, pušući poput guska, djed je doperjao sa mnom u školsko dvorište i pred svom dječurlijom razgalamio se na učiteljicu: „A je li ti, šiškavico, ovakva i onakva, ti mi bolje od mene znaš kakav je vuk, a?! Nije zelen? Pazi ti nje!“ (...) a) Naziv djela: Bašta sljezove boje b) Ime autora: Branko Čopić 2. Navedi. Kompozicionu strukturu dramskog književnog djela čine: <u>tema</u> <u>dramska radnja</u> <u>likovi</u> | (2 x 0, 50) 1 bod |
| X | 1. Dopuni. a) Umjetnost oživljene pokretne slike naziva se <u>film</u> . b) Tri osnovna filmska roda su: <u>igrani film</u> <u>dokumentarni film</u> <u>animirani film</u> 2. Zaokruži tačan odgovor. Osnovna izražajna sredstva pozorišta/kazališta su govor, gluma i scenografija. DA NE | (2 x 0, 50) 1 bod |
| | Ukupan broj bodova | 10 |
| | Članovi komisije: 1. _____ 2. _____ 3. _____ | |

Literatura

Nastavni planovi i programi:

- Nastavni plan i program VIII razreda devetogodišnje osnovne škole za Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost Kantona Sarajevo
- Nastavni plan i program VIII razreda devetogodišnje osnovne škole za Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost Federacije Bosne i Hercegovine
- Nastavni plan i program IX razreda devetogodišnje osnovne škole za Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost Kantona Sarajevo
- Nastavni plan i program IX razreda devetogodišnje osnovne škole za Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost Federacije Bosne i Hercegovine

Udžbenici za IX razred:

- Džibrić, Amira: *Naš jezik* za IX razred osnovne škole, Dječija knjiga, Sarajevo, Bosanska riječ, Sarajevo, 2012.
- Verlašević, Azra; Alić, Vesna: *Čitanka* – udžbenik za IX razred devetogodišnje osnovne škole, Vrijeme, Zenica, NAM Tuzla, 2012.

Udžbenici za VIII razred:

- Hadžihrustić, Almira: *Bosanski jezik 8* – udžbenik za osmi razred devetogodišnje osnovne škole, Sarajevo Publishing, Sarajevo, 2011.
- H. Dubočanin, Alija; Mitić-Rorić, Ljiljana: *Čitanka* za 8. razred devetogodišnje osnovne škole, Dječija knjiga, Sarajevo, Bosanska riječ, Sarajevo, 2011.
- Grupa autora: *Svezame, otvori se!* – *Čitanka* za 8. razred devetogodišnje osnovne škole, NIK Sezam d.o.o., Sarajevo, 2011.
- Verlašević, Azra; Alić, Vesna: *Čitanka* – udžbenik za VIII razred devetogodišnje osnovne škole, Vrijeme, Zenica, NAM Tuzla, 2011.
- Zekić, Zdravka: *Naš jezik 8* – za 8. razred devetogodišnje osnovne škole, Dječija knjiga, Sarajevo, Bosanska riječ, Sarajevo, 2011.

Stručna literatura:

- Džanko, Muhibin: *Bosanski jezik i književnost u nastavi- metodički pristupi*, EuroCom, Sarajevo, 2003.
- Halilović, Senahid: *Pravopis bosanskoga jezika*, Preporod, Sarajevo, 1996.
- Halilović, Senahid: *Pravopis bosanskoga jezika* - priručnik za škole, Sarajevo, DOM ŠTAMPE, Zenica, 1999.
- Idrizović, Muris: *Književnost za djecu*, Savez društava prosvjetnih radnika BiH, Sarajevo, 1998.
- Jahić, Dževad, Halilović, Senahid, Palić, Ismail: *Gramatika bosanskoga jezika*, DOM ŠTAMPE, Zenica, 2000.

- Lešić, Zdenko, *Teorija književnosti*, Sarajevo Publishing, Sarajevo, 2005.
- Lešić, Zdenko i drugi: *Suvremena tumačenja književnosti i književnokritičko naslijede XX stoljeća*, Sarajevo Publishing, Sarajevo, 2006.
- Mikić, Krešimir: *Medijska kultura za 6. razred osnovne škole*, Zagreb, 2004.
- Mujezinović, Fatima Nidžara: *Čas lektire – korelacija užih nastavnih oblasti, interpretacije*, Svjetlost, Sarajevo, 1998.
- Pašić, Nedžad: *Metodika bosanskog jezika i književnosti*, Prosvjetni list, Sarajevo, 1998.
- Pjanić, Ratmira: *Film u nastavi maternjeg jezika (bosanskog, hrvatskog, srpskog)*, Svjetlost, Sarajevo, 2006.
- Solar, Milivoj: *Teorija književnosti*, Školska knjiga, Zagreb, 1997.